



TSHIVENĀ  
 GRADE R – BOOK 4  
 TERM 4  
 ISBN 978-1-4315-0731-3  
 THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.  
 14th Edition



Aa Bb Cc Dd Ee Ff  
 Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm  
 Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt  
 Uu Vv Ww Xx Yy Zz  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Yo  
 vusuludzwa,  
 i tevhedza  
 CAPS



Gireidi ya **R**

Dzina:




basic education  
 Department:  
 Basic Education  
 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



TSHIVENĀ  
 Bugu ya  
**4**  
 Themo ya 4



Vho Angie Mutshekga  
Minista wa Muhasho wa  
Pfunzo ya Muteo



Vho Dr Reginah Mhaule,  
Muthusaminista wa  
Pfunzo ya Muteo.

Bugu idzi dza Rainbow Workbooks dza n̄waha wa Zwixele (Grade R) ndi tshipiḁa tsha tshītirathedzhi tsha Muhasho wa Pfunzo ya Muteo tsha u khwiḁisa kushumele kwa vhana vha tshikolo vha Afrika Tshipembe pfunzoni dzavho. Ṫhoḁisiso (risetshe) i sumbedza uri arali vhana vha nga nyanyulwa siani ḁa pfunzo n̄waha muḁwe na muḁwe musi vha sa athu u thoma Gireidi 1, hu swika hune vha shuma zwavhuḁi pfunzoni dzavho dza miḁwaha i no ḁo tevhela - pfunzoni ya phuraimari na ya sekondari. Ndi ngazwo ho sedzeswa kufunzele kha Gireidi R.

Kharikhuḁamu ya Vhuimo ha Fhasi i na ṫhoḁea yauri vhaḁudi vha Gireidi R vha tea u fhiwa tshikhala tsha u alusa zwikili zwa thangelauvhala, thangelauḁwala na thangelambalo, ya dovha hafhu ya bula zwikili zwine vhaḁudi avha vha tea u vha nazwo zwa u wana murango wo khwaṫhaho wa pfunzo u itela uri u guda hu vha letutshela musi vha tshi swika kha Gireidi 1 na u fhirela phanḁa.

Zwenezwoha, ndivho ya bugu dza u shumela dza Gireidi R ndi ya u thusa vhana uri vha aluse zwikili izwi zwe zwa bulwa khathihi na u alusa kuhumbulele kuhulwane kune vha tea u ku ṫalukanya musi vha tshi ḁisimela murango wo khwaṫhaho wa pfunzo. Buguni idzi hu na zwikhala zwe vhana vha n̄ewa uri vha bvedze na u ḁiḁowedza zwikili zwine zwa ḁo vha pfundisela tshikolo tsha fomaḁa.

Musi vhana vha sa athu u guda u vhalo vha tea u ranga nga u ṫalukanya kufarelwe kwa bugu, u fhenḁa masiaṫari na u ṫalukanya uri bugu i shuma nga nḁilaḁe. Vha tea u ṫalukanya vhusaka vhusaka ha maipfi na zwifanyiso zwi re buguni khathihi na u ṫalukanya uri matsina maipfi a re kha siaṫari o vhubwa nga mibvumo nahone a na zwine a amba. Zwo ḁi ralovho na kha u n̄wala. Vhana vha tea u alusa u ṫhaḁulana ha zwipfi zwavho (motor coordination), vha ita nḁowenḁowe dza kusikelwe kwa zwivhumbeo, vhee vho no ralo, vha ita nḁowenḁowe dza kusikelwe kwa maḁeḁere. Ndi zwikili zwenezwi zwine idzi bugu dza u shumela dza lila u alusa kha vhana.

Ri a zwi ḁivha uri vhana a vha gudi mazha (khathihi) lune bugu dza u shumela dza Gireidi R dza vha na vhuṫanzi tshoṫhe uri vhadededzi (vhaḁudisi) vha shume vha tshi tevhela kugudele kwa n̄wana mugeḁe e eṫhe nahone, hune zwa konadzea, vha shumise bugu idzi vha tshi ya phanḁa na u humela murahu, zwi tshi edza nyaluwopfunzoni ya n̄wana uyu i re yawe e eṫhe.

Nyito (mishumo) dzi re buguni dzi ḁo thusa vhadededzi kha u topola zwikhukhulusi zwine vhana vha nga vha nazwo pfunzoni hu u itela uri zwi bviswe nḁilani ya n̄wana musi a sa athu thoma pfunzo ya fomaḁa.

Bugu dza u shumela idzi dzi vanganya u funzwa luambo (ngudaluambo), mbalo na zwikili zwa vhutshilo kha thero dza 20, hu tshi shumiswa nḁila dzi no mvumvusa na u kunga vhaḁudi vane vha kha ḁi vha vhaṫuku. Ri na fulufhelo ḁauri vhaḁudi vha ḁo ḁiphiḁa musi vha tshi khou ita nyito dzi re buguni idzi zwenezwi vha tshi khou aluwa na u guda, nauri na vhonevho sa mudededzi wavho, vho ḁo ḁiphiḁa navho.

## Dzudzanyani



U dzudzanya zwithu zwi a takadza!



basic education  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



SCAN HERE  
or visit [OMO.CO.ZA](http://OMO.CO.ZA)  
for fun activities in  
the OMO Messy  
Play Zone.





Gireidi  
ya

**R**

**HO VANGANYWA**

- Luambo
- Mbalo
- Zwikili zwa vhutshilo

1	Zwĩṅoni na zwikokovhi.....	2
2	Zwipuka zwa ḁaka.....	22
3	Mitambo.....	34

**TSHIVENDĀ**

Bugu  
ya

**4**

Themo 4



# Zwiņoni na zvikokovhi



Themo ya 4 – Vhege dza 1-5





Haseledzani nga ha tshifanyiso.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:





Bulelani n̄tha mubvumo wo swifhadzwaho kha ipfi līnwe na līnwe.

r



rokho



ruḽa




radio



raga



rinngi






Dzina ḽanga ndi:

A large empty rectangular box with a blue and yellow dotted border, intended for writing the names of the objects shown above.



Bulani mubvumo, ni u tevhedzele ni kone u tingeledza ledere.


r










Dzhenisani zwithu midubani ni kone u n'wala tshanganelo.

Themo ya 4 – Vhege dza 1-5





Gerani kha mitalo ya zwithoma.



nowa



ngwena



luaviavi



tswina



phingwini



mphwe




sekwa



goni



liivha






Haseledzani maitetele a u zwala mbeu, ni a tevhekanye nga nomboro 1-4.





Topolani phambano.





Mudededzi: Tsaino

Deithi:






Bulelani nt̃ha mubvumo wo swif hadzwaho kha ipfi liñwe na liñwe.

m




mafhi




muri



munna



mulomo



maṭo



Dzina ḷanga ndi:





Bulani mubvumo, ni u tevhedzele ni kone u tingeledza ledere.

m




madi





Kha ri kovhekane.



A large empty rectangular box with a green dashed border, intended for the boy to draw or write.

A large empty rectangular box with a pink dashed border, intended for the girl to draw or write.



Tevhedzelani, ni vhalele ni khalare zwivhumbeo zwa 8 kha muduba muñwe na muñwe.




8	
---	--

8	
---	--

8	
---	--



8	
---	--

8	
---	--






Nambatedzani zwiṱikara fhethu ho teaho.



Gerani ni fhaṭe phazili.






1.13



Tanganyani zwithoma ni kone u khalara ni tshi shumisa muvhala wa nomboro yeneyo.





Bulelani ntsha mubvumo wo swifhadzwaho kha ipfi linwe na linwe.

d



dennde



daisi




damu




dugu



duka



danda






Dzina langa ndi:



Bulani mubvumo, ni u tevhedzele ni kone u tingeledza ledere.

d



2

# Zwipuka zwa daka

Themo ya 4 – Vhege dza 1-5










Haseledzani nga ha tshifanyiso.





Vhalelani uri phukha idzo ndi nngana kha tshifanyiso ni ole zwithoma zwi imelaho itsho tshivhalo, ni kone u riwala nomboro ya hone.





Olani tshifhatuwo tsho takalaho kana tshi songo takalaho  
kha khona ya tshifanyiso tshinwe na tshinwe.



Ndi na mme anga zwi a  
takadza.



Ndo xela.



Nthuseni u tōda mme anga.





Mme anga ndo vha wana.

2.2



Tingeledzani phukha khulwanesa nga muvhala mudala na  
tshukhusa nga muvhala wa swiri kha muduba muñwe na muñwe.










Vhalelani ni n'wale nomboro ni tingeledze sethe tshukhusa kha muduba muriwe na muriwe.



Fhedzisani luwe lurumbu lwa tshisusu.





Bulelani nṭha mubvumo wo swifhadzwaho kha ipfi liṅwe na liṅwe.

g



gona



goloji



ganzhe



gedela



guluu



gole





Dzina ṽanga ndi:



Bulani mubvumo, ni u tevhedzele ni kone u tingeledza ledere.

g





Tingeledzani ipfi li sa bvumi sa mañwe.

 <p>bikani</p>	 <p>bannga</p>	 <p>ikani</p>
 <p>nungu</p>	 <p>mbungu</p>	 <p>sunzi</p>
 <p>bege</p>	 <p>dzhege</p>	 <p>ṭhungu</p>
 <p>sogisi</p>	 <p>bisi</p>	 <p>tshizi</p>



Gerani kha mitalo ya zwithoma.



	2
	● ●

	3
	● ● ●

	4
	● ● ● ●

	5
	● ● ● ● ●

	6
	● ● ● ● ● ●

	7
	● ● ● ● ● ● ●

	8
	● ● ● ● ● ● ● ●

	9
	● ● ● ● ● ● ● ● ●

i



inkhi

p



papawe

b



bola

l



linga

h



haka

n



ningo

e



emere












s



saha



Olani nomboro dza zwitanda zwi linganaho na zwithoma, ni n'wale nomboro ya hone.




# Mitambo

Themo ya 4 – Vhege dza 6-10



Haseledzani nga ha tshifanyiso ni nambatedze zwiṭikara.








Bulelani nt̃ha mubvumo wo swif hadzwaho kha ipfi liṅwe na liṅwe.



dodela



topo




kiloko



popi



sogisi




kholomo



Dzina ṅanga ndi:




3.2



Bulani mubvumo, ni u tevhedzele ni kone u tingeledza ledere.




o veni






Vhalelani ni n'wale nomboro i re yone kha tshibogisi ni tingeledze tshibogisi tshi re na zwinzhi.




Themo ya 4 – Vhege dza 6-10



5



4





Bola ya pfuka bulasi.

4



Bola ya pfuka zuu.

5



Sam u nea vhana bola yavho.  
Vha tamba ngayo vhothe.

8



Ri funesa bola  
ya milenzhe

Ntakadzeni u raha bola  
nga shotho.

1



Bola ya pfuka bitshi.

6



Bola ya pfuka mudana.

3



Bola ya gonya n̄tha ya  
pfuka fentsi na bada.

2



Samu u gavha bola.

7



Dzhenisani nomboro dzo tshelaho, ni livhanyise nomboro na tshifanyiso tshone.



Ntakadzeni  
o kora zwikoro  
zwa 9.



Ann o  
kora  
zwikoro  
zwa 5.




Lindi o kora  
zwikoro zwa 2.



Jim o  
kora zwikoro  
zwa 4.



Langanani o  
kora zwikoro  
zwa 3.



Sam o  
kora tshikoro  
tsha 1.

9

8

7

6

0

4

0


2

1




Thetsheshelesani ni tingeledze musevhe wone.


Tingeledzani musevhe wo sumbaho nṱha.




Tingeledzani musevhe wo sumbaho fhasi.



Tingeledzani musevhe wo sumbaho kha monde.



Tingeledzani musevhe wo sumbaho kha tshauḽa.





Olani misevhe u thusa musidzana u wana khekhe yawe ya maduvha a mabebo.




Bulelani n̄ḡha mubvumo wo swif hadzwaho kha ipfi liḡwe na liḡwe.

V



vothi



vasi



vunḡa



veni



vuwa



Dzina ḡanga ndi:





Bulani mubvumo, ni u tevhedzele ni kone u tingeledza ledere.

V




vothi





Tingeledzani phetheni ine ya fana na i re kha tshibogisi tsha u thoma.



Themo ya 4 – Vhege dza 6-10



3.10




Khurosani kha tshithu tshine tshi tshi buliwa tsha sa bvume u fana na zwiñwe.





Topolani phambano.

Themo ya 4 – Vhege dza 6-10







Thikhani tshi lemela ho kha muduba muñwe na muñwe.

Themo ya 4 – Vhege dza 6-10

	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
--	--------------------------	--	-------------------------------------

	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--	--------------------------

	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--	--------------------------

	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--	--------------------------

	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--	--------------------------

3.13






Tevhedzelani ni ole zwithu zwa 9.

9

9

9

9






Ndi zwingana zwo țangana?



Themo ya 4 – Vhege dza 6-10




na




na




na



na



na



3.15





Shumisani zwiṭikara u ita mutevhe wa zwithu zwine zwa yo rengiwa.

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	



# Zwigeriwa



## Phazili:

Gerani phazili kha mutalo wo tshukukanyiwaho. Zwino tumani zwipida uri ni vhumbe zwifanyiso.



## Zwiṅoni zwivhili:

Gerani zwiṅoni, zwi peteni ni zwi nambatedze nga guluu u itela uri zwi ite zwipopai zwa minwe. Shumisani zwiṅoni izwi kha u ita zwine zwa khou ambiwa nga tshirendo tshi re kha siatari la 14.

## Magarata a thevhekano:

Gerani magarata aya ni a dubekanye nga ngona ni kone u anetshela tshitori tsha zwine zwa khou bvelela kha garata linwe na linwe.


## Itani Dainaso:

Gerani milenzhe, thoho na mutshila kha mitaladzi mitswu. Petani phuleithi ya bambiri nga vhukati. Zwino nambatedzani zwipida izwi zwi ite dainaso i no nga i re tshifanyisoni.

## U vhalo bugu:

Tevhedzani ndaela ni ite bugu iyi ya zwigeriwa.

Tuwani nayo hayani ni i vhalo mashaka na dzikhonani.





Kha ri ite nyito.

Gerani siatari kha mutalo wo thukukanyiwaho ni nambatedze siatari kha gwati la murahu uri ni ite tshikwama. Pangani zwigeriwa zwanu henefha uri zwi si xe.


ZWIGERIWA ZWANGA


NAMBATEDZANI HAFHA






NAMBATEDZANI HAFHA


NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA



















Ndi na ndala. Maapula  
aya ndi oneone.

4




Hu khou bvelela mini? Ndi  
tou tama arali ndo vha ndi  
tshi nga dzhenavho kilasini

5




Namusi ri do dalela Jerry  
zuu. Ni twe zwavhudi Jerry.

8



Jerry u ya  
tshikoloni.



1




Ndi tou tama arali ndo  
vha ndi tshi kona u  
vhala na u n̄wala.

6



Ndi mini itshi? Tshi a liwa?

3



Ndi khou t̄oḁou ya tshikoloni.

2



Tshifhinga tsha u ya hayani  
tsho swika Vho Jerry. Kha ri  
t̄uwe.

7


# STICKERS

GRADE R BOOK 4



2-3





10











11



12-13
















16

14



23

